

# Stretching (vježbe istezanja)

Prof dr M.Kezunovic




**Gipkost**  
(fleksibilnost, razgibanost  
...) se definiše kao  
**pokretljivost, sloboda**  
**pokreta ili mogućnost**  
**obima pokreta** u  
pojedinom zglobu, **grupi**  
**zglobova ili cijelom tijelu.**



[www.FriedmanArchives.com](http://www.FriedmanArchives.com)

Postoje dva tipa gipkosti-razgibanosti :

- **Statička** – ona nije povezana sa brzinom pokreta ( “špaga” u gimnastici, odredjeni stavovi i položaji u karateu, baletu...)




- **Dinamička** – kada se obim pokreta u nekom zglobu povećava tokom neke dinamičke aktivnosti ( udarac u karateu, judo-u, gimnastici, često u sportskim igrama...)

**Statička i dinamička** gipkost ne moraju biti u međusobnoj zavisnosti.



Obadvije fleksibilnosti mogu se postići  
kontinutiranim programom vježbi za koje  
je bitna *postupnost, upornost i određeno  
vrijeme* za postizanje željenog cilja.




Program vježbi za postizanje  
fleksibilnosti zglobova ne treba mješati  
sa vježbama koje se sprovode prije i  
nakon neke sportske aktivnosti u svrhu  
poboljšanja sposobnosti i izbjegavanja  
povreda sa tzv. **“zagrijavanjem”** iako su  
mnoge vježbe identične.

Osnovna razlika je da **vježbe zagrijavanja**  
neće povećati obim pokreta i fleksibilnost,  
jer to uostalom i **nije cilj** zagrijavanja.

Program vježbi za postizanje gipkosti tijela **koriste** vrhunski sportisti, rekreativci (svih uzrasnih kategorija), učenici u školama, studenti, radnici .... u smislu:

- relaksacije od stresa i psihičke napetosti,
- mišićne relaksacije,
- poboljšanja tjelesnih sposobnosti, držanja tijela,
- smanjenje rizika od povreda, postizanje svijesti o vlastitim sposobnostima.




Poznato je, **što se ranije počinje** sa vježbama istezanja (razgibavanja), to će se više postići u smislu dobijanja fleksibilnosti zglobova, ekstremiteta i cijelog tijela.

Žene posjeduju veću fleksibilnost od muškaraca.



**Fleksibilnost** zavisi  
od starosti osobe i  
**mijenja se tokom  
života.**



Vježbama istezanja uvijek treba da predhodi **zagrijavanje**, da bi stretching bio **sigurniji i produktivniji**.



Vježbe istezanja preporučuju se i praktikuju **poslije sportske aktivnosti** u tzv. fazi “smirivanja”.



Preporučuje se da se prije samog početka vježbi istezanja postigne **relaksacija mišića**, koja se postiže pomoću masaže, primjenom hladnoće, topote, nekih lijekova za relaksaciju, vježbama disanja ( udisanja i izdisanja).



## ***TIPOVI I VRSTE VJEŽBI ISTEZANJA***


Za postizanje fleksibilnosti razvile su se specijalne vježbe istazanja :

- DINAMIČKE VJEŽBE
- STATIČKE VJEŽBE

**Dinamičke vježbe** povezane su sa doskocima, odrazima, skokovima i ritmičkim pokretima. Često se nazivaju izotonični, kinetički ili brzi stretching.



**Staticke vježbe** istezanja znače zauzimanje određenog položaja koji se zadržava tokom određenog vremena i koji može biti ponavljan, a još se naziva *izometrički, kontrolisani ili lagani stretching*.



**Prednosti :dinamičkog stretchinga** su mogućnost grupnog izvodjenja, lakše se provodi i nije dosadan.

**Mane** su :

- tkivo nema vremena za adaptaciju
- pojavljuje se bolnost mišića i mogućnost povrede
- izaziva se stres refleks
- ne daje dovoljno vremena za neurofiziološku adaptaciju

Bez obzira koja će se metoda koristiti,  
mogućnost **maksimalnog istezanja** zavisi  
od :

- jačine istezanja,
- dužine trajanja istezanja,
- broja ponavljanja pokreta u određenom  
periodu ili
- od brzine tih pokreta.

Danas se sve više daje prednosti ***statičkom stretchingu*** (vijekovima se koristi u Hatha Yogi).




## *statički stretching*

Ove vrste vježbi istezanja troše znatno **manje energije** od dinamičkog, izazivaju **manje bolnosti**, bolja je **kontrola pokreta** i osigurava kvalitetnije **opuštanje mišića**.

**Mana** ovih vježbi je što su **dosadne** prilikom izvodjenja.

Klasifikacija kako se dolazi  
do **punog obima** pokreta :

- pasivno
- pasivno-aktivno
- aktivno-potpomognuto
- aktivno



15.2. Radikalni MIktomija (stretching) na aktivne i pasivne

**Pasivni stretching** – sam sportista ništa ne radi, pokret i vježbu istezanja izvodi partner (trener) ili neka sprava.

Jedan od **nedostataka** ove vježbe može biti prenaprezanje, prebrzo izvodjenje te samim tim iritiranje Golgijevog tetivnog aparata.



**Pasivno-aktivni stretching** – započinje uz pomoć neke spoljašnje sile (trenera,sprave), a završava izdržajem izometričke kontrakcije mišića od nekoliko sekundi.

**Aktivno-potpomognuti stretching** započinje aktivnim pokretom, a zatim se obim pokreta povećava uz pomoć trenera.



**Aktivni stretching** odvija se kontrakcijom mišića bez tuge pomoći.

Kod ovih vježbi vrši se kontrakcija kod suprotne grupe mišića od one koja se isteže.

Može biti dinamički i statički.

**Dinamički metod** vježbanja je ponavljanje u serijama.

Pri **statičkom načinu** vježbanja osnovno je zadržati položaj u kome se izvodi istezanje, a vrijeme se postepeno povećava.



Ukupni obim pokreta u nekom zglobu zavisi od aktivnog i pasivnog obima pokreta

npr. savijanje koljena (fleksija) se izvodi od 0 – 140 stepeni aktivno, a pasivno je moguće postići još 20 stepeni.

Ovaj obim pokreta od 140-160 stepeni još se nazina "**mrtvi mišićni prostor**".

Što je veća razlika izmedju aktivnog i pasivnog obima pokreta u zglobu to je veći **rizik** od **povrede**.



Sports Injuries - The Knee © 2001 Primal Pictures Ltd.

# Šta je to ***proprioceptivna neuromuskularna facilitacija (PNF)*** ?

To je metoda koja pobudjuje neuromuskularni mehanizam stimulišući ***proprioceptore***, odnosno dovodi do duboke neuromuskularne relaksacije.

**PNF** koristi se izotoničnim kontrakcijama  
(koncentričnim i ekscentričnim) i  
izometričkim kontrakcijama u raznim  
kombinacijama.

Osnovni princip vježbi istezanja je da budu korisne i da nisu dosadne.

Kvalitet istezanja je važniji od kvantiteta istezanja jer onda dovodi do optimalne fleksibilnosti.

Kod mnogih trenera i sportista postoji pogrešan pristup ovim vježbama, a to je “**trepljenje-bol-patnja**”.

Organizam ima **mogućnost adaptacije** na nove zahtjeve  
(kod dizača tegova muskulatura se adaptirala na hipertrofiju,  
gimnastičari se adaptiraju na prekomjerno istezanje....)

Kada se stalno provode vježbe prekomjernog istezanja, organizam će odgovoriti **fiziološkim principom**-odnosno organizam se prilagodjava na povećane zahtijeve istezanja.

Potreбно је иći до granice nelagodnosti, а она је ipak različita kod svake osobe.

Potrebno je znati koji su **ograničavajući faktori** za postizanje fleksibilnosti u pojedinom zglobu ili više njih. To su:

- **elastičnost** vezivnog tkiva u mišićima ili zglobovima
- mišićna **napetost**,
- **koordinacija i snaga** mišića pri aktivnom pokretu,
- **gradja** kostiju i zglobova.

**Osnovni postulat** prilikom izvodjenja vježbi istezanja je da se otkloni mogućnost povrijedjivanja kada god je to moguće, te stoga treba obratiti posebnu pažnju na izvodjenje vježbi.

**Ljekarski pregled** prije izvodjenja vježbi istezanja treba da upozori koje su vježbe kontraindicirane npr. kod hipermobilnosti nekog zgloba.

Od izuzetne je važnosti postavljanje  
realnog i očekivanog **cilja** koji se želi  
postići programom vježbi istezanja, a uz to  
i **planiranje** dovoljno dugog perioda za  
postizanje krajnjeg cilja.

**Najidealnije** je vježbe provoditi individualno, a kad se provode grupno ne treba od svih članova tražiti isti domet u istom razdoblju.

Preporučljivo je voditi **pisanu dokumentaciju** o svakom pojedincu iz koje će se najobjektivnije vidjeti postignuti rezultat.

U postizanju krajnjeg cilja ne treba se uporedjivati sa drugima već treba **pratiti vlastiti napredak**, jer nema dva čovjeka koji su isti i brzina postizanja određenog stepena fleksibilnosti je individualna.

**Relaksacija** je izuzetno važan faktor u postizanju željene fleksibilnosti.

**Navika relaksacije** je bitna zbog smanjenja tenzije i njenih negativnih posljedica.  
Relaksacija se uči i za nju važi :

“skoncentriši se,duboko izdahni i polako se isteži”  
**Pozitivan psihološki** stav prema vježbama istezanja ima veliki značaj.

Vježbe istezanja treba **usmjeriti** na tačno odredjene mišiće, a izolovati odredjene mišićne grupe.

Npr. pri istezanju zadnje lože buta treba voditi računa da kuk nije rotiran da bi se isključili adduktori.

Posebno je pitanje **kada otpočeti** sa vježbama istezanja **nakon povreda** i u kom trajanju.

Mišljenja su različita, ali je očigledno da je i ovde **neophodna individualnost i postupnost** u dužini i jačini istezanja.

**Postepeno pojačavanje** zavisi od ozdravljenja.


U pogledu dnevne učestalosti najbolje je vježbe provoditi **nekoliko puta dnevno** i vremenski ograničeno.

**Najbolje vrijeme** za izvodjenje vježbi istezanja je kada to osjeća sam čovjek i kada ima volju i želju da vježba.





Neki preporučuju da se vježbe istezanja **izvode ujutro** odmah nakon ustajanja, da se eliminiše “jutarnja ukočenost” da se dobije osjećaj snage za nadolazeći dan i rano naveče nakon završenog radnog dana.







anib









Sports Injuries - The Knee © 2001 Primal Pictures Ltd.



Sports Injuries - The Knee © 2001 Primal Pictures Ltd.



Hvala na paznji !

